A l'avance

Déportivo

Parmis Eux

Words & Music by Déportivo



Standard tuning

♩ = 86

Intro





Couplet 1





Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher

Refrain 1



Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher



Couplet 2





Refrain 2





Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher



Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher





Couplet Finale







Downloaded from MusicNotesLib.com Perfect notes and guitar tabs searcher